t99_group_3 (TMc4jtVNTWdTSRqXdFAXrVxi9TCY9JAJ8Jq)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r4\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_group\_1\ X0) \wedge ((v3\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((X1 \in k8\_group\_3\ X0\ X2) \Leftrightarrow (r4\_group\_3\ X0\ X1\ X2)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_group\_1\ X0) \wedge ((v3\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (((r4\_group\_3\ X0\ X1\ X2) \wedge (r4\_group\_3\ X0\ X2\ X3)) \Rightarrow (r4\_group\_3\ X0\ X1\ X3))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((X0 \in X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X2))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ X0\ X2) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(\neg(\neg r1\_xboole\_0\ X0\ X1) \wedge (\forall X2.\neg(X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1))) \wedge (\neg(\exists X2.(X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1)) \wedge (r1\_xboole\_0\ X0\ X1)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_group\_1\ X0)\wedge((v3\_group\_1\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))))\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))))\Rightarrow((r4\_group\_3\ X0\ X1\ X2)\Rightarrow(r4\_group\_3\ X0\ X2\ X1)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_group\_1\ X0)\wedge((v3\_group\_1\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))))\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))))\Rightarrow(r4\_group\_3\ X0\ X1\ X1) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_group\_1\ X0)\wedge((v3\_group\_1\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))))\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k8\_group\_3\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski\ X0\ X1)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2\in X0)\Rightarrow(X2\in X1)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0=X1)\Leftrightarrow((r1\_tarski\ X0\ X1)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X0)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_group\_1\ X0)\wedge((v3\_group\_1\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(k8\_group\_3\ X0\ X1=ReplSep\ (toset\ (\lambda X2:\iota.m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\ (\lambda X2:\iota.r4\_group\_3\ X0\ X1\ X2)\ (\lambda X2:\iota.X2))) \tag{10}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_group\_1\ X0)\wedge((v3\_group\_1\ X0)\wedge(l3\_algstr\_0\ X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow((k8\_group\_3\ X0\ X1=k8\_group\_3\ X0\ X2)\Leftrightarrow(\neg r1\_xboole\_0\ (k8\_group\_3\ X0\ X1)\ (k8\_group\_3\ X0\ X2)))))$$